



XITSONGA  
GRADE R – BOOK 2  
TERM 2  
ISBN 978-1-4315-0710-8  
THIS BOOK MAY NOT BE SOLD.  
15th Edition



Giredi ya **R**



Leyi  
pfuxetiweke hi  
xiCAPS

Vito:



basic education  
Department:  
Basic Education  
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA



XITSONGA

Buku ya

2

Kotara ya 2



Manana Angie Motshekga,  
Holobye wa Dyondzo  
ya Masungulo



Dkd. Reginah Mhaule,  
Xandla xa Holobye wa  
Dyondzo ya Masungulo

Tibuku leti to tirhela ta Rainbow ta lembe ro amukela (Giredi ya R) ti vumba xiyenge xa endlelo ra Ndzawulo ya Dyondzo ya Masungulo ro tlakusa matirhele ya vana va Afrika-Dzonga. Ndzavisiso wu kombisa leswaku eka lembe rin'wana na rin'wana leri vana va hlanganaka na misingiriko yo tlhontlha va nga si fika eka Giredi ya 1. va tirha hi ndlela yo antswa hi mayelana na swa tidyondzo eka malembe lama landzelaka— eka dyondzo ya le phurayimari na le sekondari. Leswi hi swona swi endlaka leswaku ku tshikeleriwa mhaka ya dyondzo ya Giredi ya R.

Kharikhulamu ya Xiyimo/Feyisi ya Masungulo yi koxa leswaku vadyondzi va Giredi ya R va nyikiwa nkarhi wo tumbuluxa vutshila bya vona lebyi rhangelaka ku kota ku hlaya. vutshila lebyi rhangelaka ku kota ku tsala na vutshila lebyi rhangelaka ntivo wa tinhlayo kutani yi humelerisa vutshila lebyi va nga ta byi tirhisa ku va na masungulo yo tiya ya dyondzo leswaku va ta kota ku dyondza eka Giredi ya 1 na ku ya emahlweni eka tigiredi leti landzelaka.

Kutani-ke, tibuku to tirhela eka tona ta Giredi ya R ti kongomise ku pfuneta vana eka ku tumbuluxa vutshila lebyi na tinongoti ta masungulo leti lavekaka eka ku andlala masungulo lama tiyeke ya dyondzo. Ti na swo pfuna vana ku tumbuluxa no titoloveta vutshila lebyi nga ta va lulamisela dyondzo ya ximfumo.

Loko vana va nga si dyondza ximfumo ku hlaya, va fanele ku tiva makhomelo ya buku no pfula tipheji, no tiva ndlela leyi buku yi tirhaka ha yona. Va fanele ku twisisa vuxaka exikarhi ka marito na swifaniso ebukwini no lemuka leswaku marito ephejini ya vumbiwele hi mipfumawulo na leswaku ya na tinhlamuselo. Nakambe va nga si dyondza ku tsala, va fanele va hlulukisa ku fambafambisa swirho, ku titoloveta ku vumba swivumbeko kutani va ya emahlweni eka ku vumba maletere. Lebyi hi byona vutshila lebyi tibuku leti to tirhela ti kongomiseke ku byi tumbuluxa.

Ha swi tiva leswaku vana hinkwavo a va khomi tidyondzo hi ndlela na nkarhi wo fana. Tibuku to tirhela ta Giredi ya R ti endla leswaku vadyondzisi va swi kota ku tirha ku ya hi madyondzele ya n'wana no tlhelela endzhaku kumbe ku ya emahlweni etibukwini loko swi fanerile, swi lawula hi madyondzele ya n'wana lama hambanaka na ya van'wana. Misingiriko yi ta pfuna vadyondzisi ku vona swirhalanganyi leswi sivelaka ku dyondza leswi vana va nga na swona leswaku swi ta kota ku lulamisiwa n'wana a nga si sungula ku dyondza xikolo ximfumo.

Tibuku to tirhela ti hlanganisa madyondzisele yo hlaya no tsala, tinhlayo na ntivo swa vutomi ehenhla ka mikongomelo ya makumembrhi (20) hi ku tirhisa tindlela to hungasa no koka rinoko ra vadyondzi lavatsongo.

Hi na ntshembo wa leswaku vadyondzi va wena va ta tsakela ku tirha misingiriko ya tibuku to tirhela eka tona loko va ri karhi va ya emahlweni no dyondza na leswaku tanihi madyondzisi wa vona, u ta tsaka swin'we na vona.

## Ku pfuna un'wana



## Va na ni tintswalo!



**basic education**  
Department:  
Basic Education  
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA



**SCAN HERE**  
or visit **OMO.CO.ZA**  
for fun activities in  
the **OMO Messy**  
Play Zone.



# Giredi ya **R** LESWI HLANGANISIWEKE

- ★ Ririmi ra le kaya
- ★ Matematiki
- ★ Ntivo swa vutomi



|   |                         |    |
|---|-------------------------|----|
| 1 | Switwi .....            | 2  |
| 2 | Ndyangu wa ka hina..... | 10 |
| 3 | Makaya .....            | 20 |
| 4 | Vuhlayiseki .....       | 30 |
| 5 | Tinguva na Maxelo ..... | 44 |

**XITSONGA**

Buku ya

**2**


Kotara ya 2




I

# Switwi

Burisanani hi xifaniso.
















Namarheta switikara kutani u pananisa mighingiriko na switwi.

Kotara ya 2 – Vhiki ra 1-5





Tsondzela lexi endlaka mpfumawulo lowukulu eka xaxa rin'wana na rin'wana.







Hi wihi mpfumawulo lowu u wu twaka ekusunguleni ka rito rin'wana na rin'wana.

# S



saha



sopo



sangu



sefo



sofa



sokisi



1.4






A hi vuleni mpfumawulo kutani hi landzelerisa mathonsi.

# S







sekwa








Tsondzela minchumu ya 4 eka xaxa rin'wana na rin'wana. Landzelerisa nomboro 4.



1.6



Landzelerisa u tlhela u khalara.








Burisanani hi xifaniso kutani mi namarheta switikara.





2.



Dirowa xifaniso xa ndyangu wa ka n'wina.

Kotara ya 2 – Vhiki ra 1-5



Blank area for drawing or writing.








Hi wihi mpfumawulo lowu u wu twaka eku sunguleni ka rito rin'wana na rin'wana?

a



ayini



aneka



ayisi



ambala



aka



ayisikhirimu






A hi vuleni hi tlhela hi landzelerisa.

a


















apula





Hlayela, khalara mathonsi u tlhela u landzelerisa nomboro leyi nga yona.






Tsemelela eka mintila kutani u aka xiphazamiso.














Landzelerisa u tlhela u khalara.  
Namarheta switikara ku ti endlela xifaniso xa wena n'wini.



# Makaya

Burisanani hi xifaniso kutani mi namarheta switikara.







Vito ra mina i:











Burisanani, veketela kutani u namarheta switikara.









Tsondzela rito leri ri nga na mpfumawulo lowu wu nga yelaniki.



3.3



Pfuna vana ku kuma ndlela yo fika ekaya.







Hi wihi mpfumawulo lowu twakalaka ekusunguleni ka rito rin'wana na rin'wana?

b



benge



bele



bolo



bazi



banana



baji






Vito ra mina i:



Vula u tlhela u landzelerisa mathonsi.




buku






Yingisela kutani u namarheta switikara.



3.7



Landzelerisa thlelo lerin'wana ra yindlu kutani u ri khalara.







Burisanani hi xifaniso.






4.1




Landzelerisa u tlhela u  
khalara rhoboto.



4.2




































Burisanani, landzelerisa tinomboro kutani u ba nomboro ya xihatla ya riqingho.







Heṭisa patironi.





Dirowa minchumu ya 5 kutani u landzerisa nomboro 5.






5

5

5

5







Gwajula leswi swi nga tala.

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

4.6




Tsondzela nchumu lowu fanaka na lowu wu nga ebokisini ro sungula eka rixaxa rin'wana na rin'wana.







Vula kutani u landzelerisa mpfumawulo wo sungula wa rito.

|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>     | <br>     | <br>     | <br>     |
| <br> | <br>  | <br>  | <br>  |
| <br> | <br> | <br> | <br> |

4.8



Hlayela, landzelerisa kutani u khalara.

|                                                                                                               |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                              |  |
| <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> |                                                                                     |

|                                                                                                               |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                              |  |
| <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> |                                                                                     |

|                                                                                                               |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                           |  |
| <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> |                                                                                       |

|                                                                                                               |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                           |  |
| <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> |                                                                                       |

|                                                                                                               |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                           |  |
| <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> |                                                                                       |



Hi wihi mpfumawulo lowu twakalaka ekusunguleni ka rito rin'wana na rin'wana?

V



vana



vusokoti



vuswa



vulombe



voko



vuhlalu




Vito ra mina i:






Vula u tlhela u landzelerisa mathonsi.

V



vuhlalu








Landzelerisa nomboro kutani u pananisa na xif aniso.

Kotara ya 2 – Vhiki ra 6–10


|   |                                                                                     |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |    |
| 2 |    |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |








Landzelerisa kutani u dirowa minchumu leyi yi ringanaka na nomboro.



|  |
|--|
|  |
|--|




|  |
|--|
|  |
|--|



|  |
|--|
|  |
|--|







|  |
|--|
|  |
|--|







|  |
|--|
|  |
|--|

# Tinguva na Maxelo

Burisanani hi xifaniso kutani u namarheta switikara u tlhela u dirowa mintila ku pananisa na maxelo.









Namarheta xitikara xa maxelo xa siku rin'wana na rin'wana. Namarheta xikandza lexi kombaka matitwelo ya wena.

| Musumbhunuku | Ravumbirhi | Ravunharhu | Ravumune | Ravuntlharu |
|--------------|------------|------------|----------|-------------|
|              |            |            |          |             |
|              |            |            |          |             |










Tirhisa mihlovo ya mathonsi ku khalara xambhulele.







Khalara n'weti kumbe dyambu ku komba nkarhi.



ninhlikanhi

nivusiku



5.4



Tsemelela kutani mi burisana hi xifaniso.

Ximun'wana



Ximunu



Xixika



Xixikana





Mpundzu



Nhlikanhi



Vusiku





Madyambu






Namarheta switikara kutani u pananisa.







Khalara u tlhela u namarheta switikara.







5.7



Tsemelela kutani u namarheta miseve ebokisini u tihela u hlayela tinomboro hi ku landzelelana ka tona.

|   |  |  |   |
|---|--|--|---|
| 2 |  |  | 3 |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
| 1 |  |  | 4 |









# Switsemiwa



3 ↔ 3 1 ↔ 1 2 ↔ 2 1 ↔ 1



## Tidomino ta swifaniso:

Tsema makhadi eka mintila ya mathonsi ya ntima kutani u yelanisa tinomboro na swifaniso leswi faneleke.

## Xiphazamiso:

Tirhisa endzhaku ka tidomino ta swifaniso kutani u aka xiphazamiso. Swa pfuna ku rhanga hi ku endla bodara ya le handle.

## Ku yelanisa makhadi:


Tsema makhadi eka mintila ya mathonsi ya ntima kutani u yelanisa makhadi na tibuloko eka pheji ra 14.

## Ntlangu wa ku tsundzuka:

Chovha makhadi kutani u ya paka etafuleni ya langutile ehansi. Sweswi hundzuluxa makhadi mambirhi hi nkarhi wun'we.

Loko ya fambelana u nga ya veka etlhelo. Xiya leswaku i mani loyi a nga ta rhanga a heta ku paka makhadi hinkwawo.

Endzhaku tirhisa makhadi ya ku tsundzuka kutani mi tlanga ntlangu wa ku kombisa khadi hi xihatla na munghana wa wena.



## Tibuku to hlanya:

Landzelelela swiletelo kutani u endla buku leyi ya xitsemiwa. Famba na yona ekaya u hlayela vanghana va wena na vandyangu.



A hi endleni.















Tsema pheji eka ntila wa mathonsi kutani u namarheta pheji eka khavhara ya le ndzhaku leswaku u endla xikhwama. Hlayisa switsemiwa swa wena laha leswaku swi nga lahleki.

SWITSEMIWA SWAMINA

NAMARHETA LAHA

NAMARHETA LAHA









11

12

13

14

15

16


17

18



19

20

XITSONGA p 6, l.3









n

o

p

q

r

s

t

u


v

w


x

y

z









Ha dya.

4



Hi dya ayisikhirimi.

5



Ann u na b.

8



Nomsa na Ann.



1





Hi khandziya  
tibayisikiri.

6



Ha hlaya.

3



Ximanga xa mina.

Ha tlanga.

2



7



















# STICKERS

GRADE R BOOK2


20-21



22-23









19



4



53


52



44-45



46




51








28



15



11

33

